

EURUSD ↓ 1.2179 +.0005 WACH 1.2179/1.2180 TTOL
 At 19:38 Op 1.2174 Hi 1.2191 Prev 1.2174 Value 3/21/06
 Marke **ABCA** USEU Curncy 1/4
 Range 3/17/05 - 3/17/06 D Daily
 Upper Chart: Market Price Averages 1) News

Sektor za finansijske i bankarske operacije
-Odjeljenje za upravljanje međunarodnim rezervama-

Nedjeljni izvještaj sa međunarodnog finansijskog tržišta
(05. novembar 2012. - 09. novembar 2012.)

EUR EURO SPOT PRICE 1.2181
 Range 9/19/05 to 3/17/06 Period D Daily

DATE	PRICE	DATE	PRICE
F 3/17	1.2181	F 2/24	1.1878
T 3/16	1.2174	T 2/23	1.1833
W 3/15	1.2174	W 2/22	1.1833
T 3/14	1.2016	T 2/21	1.1914
M 3/13	1.1934	M 2/20	1.1946
F 3/10	1.1894	F 2/17	1.1909
T 3/ 9	1.1909	T 2/16	1.1881
W 3/ 8	1.1928	W 2/15	1.1884
T 3/ 7	1.1889	T 2/14	1.1897
M 3/ 6	1.1996	M 2/13	1.1902
F 3/ 3	1.2025	F 2/10	1.1919
T 3/ 2	1.2012	T 2/ 9	1.1974
W 3/ 1	1.1913	W 2/ 8	1.1944
T 2/28	1.1923	T 2/ 7	1.1974
M 2/27	1.1853	M 2/ 6	1.1962

Search Audio/Video 3/17/06 19:27:27

Bankinvest's Broby: Softbank, Vodafone, L'Oréal, Body Shop
 ICAP's Smith: U.S. European Bonds, Fed and Stimulus
 F.Maria's Bennett: U.S. Dollar, Fed Policy, Euro, Yen
 Compston's General: U.K. Budget, Fiscal Policy and Deficit
 Commonweath Bank's Thurlfell: Oil Prices, Iraq
 Daniel Broby, chief investment officer at Bankinvest Ltd., Japan's economy
 Bear Stearns
 Japanese mobile-phone unit and L'Oréal SAS purchase of Body Shop International Plc.
 Microsoft's Ballmer: Stock Performance, Strategy, Products
 Bloomberg TV Live | Bloomberg Radio Live | All Audio/Video Reports

13)	LIVE <GO> Events	Date	Time	Language	Type
14)	Legal & General Teleconference: Full-Year Earnings	3/17	Now Playing	English	☐
15)	UBS Warburg's Hickson: Outlook for Steel Industry	3/17	20:00 - 20:30	English	☐
16)	European Commission: Daily News Conference	3/17	20:00 - 20:30	English	☐
17)	Egypt's Mohieldin: Sale of State-Owned Businesses	3/17	21:05 - 21:20	English	☐
18)	Borders Group Teleconference: 4th-Qtr Results	3/17	22:00 - 23:00	English	☐
19)	AIG Teleconference About Fourth-Quarter Results	3/17	22:30 - 23:30	English	☐

Australia 61 2 9777 8800 Brazil 5511 3048 4500 Europe 44 20 7330 7500 Germany 49 69 920410
 Hong Kong 852 2977 6000 Japan 81 3 3201 8500 Singapore 65 6212 1000 U.S. 1 212 318 2000 Copyright 2006 Bloomberg L.P.
 6815-381-3 17-Nov-06 19:27:28

USD INTEREST RATE SWAPS

Ticker	Bid	Ask	Mid	Chng	Ticker	Bid	Ask	Mid	Chng
US Semi 30/360					US SPREADS				
2 YR	5.0670	5.0800	5.0755	+0.0305	22) 2 YR	42.88	44.13	43.50	--
3 YR	5.0500	5.0720	5.0610	+0.0330	23) 3 YR	41.50	42.75	42.13	-.17
4 YR	5.0620	5.0740	5.0680	+0.0250	24) 4 YR	44.38	45.63	45.00	-.10
5 YR	5.0860	5.0920	5.0890	+0.0235	25) 5 YR	48.25	49.25	48.75	+0.25
6 YR	5.1100	5.1130	5.1105	+0.0170	26) 6 YR	49.50	50.50	50.00	+0.30
7 YR	5.1300	5.1350	5.1325	+0.0170	27) 7 YR	50.50	51.50	51.00	+0.40
8 YR	5.1470	5.1530	5.1500	+0.0160	28) 8 YR	51.13	52.13	51.63	+0.33
9 YR	5.1620	5.1680	5.1640	+0.0135	29) 9 YR	51.75	52.75	52.25	+0.45
10 YR	5.1780	5.1830	5.1805	+0.0175	30) 10 YR	52.25	53.25	52.75	+0.50
11) 15 YR	5.2370	5.2430	5.2400	+0.0145	31) 15 YR	57.00	58.00	57.50	+0.50
12) 20 YR	5.2750	5.2840	5.2795	+0.0190	32) 20 YR	58.63	59.88	59.25	+0.15
13) 30 YR					33) 30 YR	57.38	58.63	58.00	+0.20

Change on day
 IYC4 I52<GO>
 Change on Month
 IYC6 I48<GO>
 For US Govt Yield Curve, type {IYC1 I2
 For US swap Curve, type {IYC1 I52 <G

Podgorica, 14. novembar 2012. godine

Page 1

Page 2

Page 3

FX VIJESTI



Ovog izvještajnog perioda **kurs EUR/USD** je bio u padu. Na samom početku nedelje spekulacije da Grčka ima poteškoća da obezbijedi sredstva, što ujedno dovodi u pitanje i njen opstanak u euro bloku, su oslabili euro u odnosu na dolar. Američka valuta je zbog, bliženja predsjedničkih izbora u SAD-u, podataka da su fabričke narudžbe u septembru u Njemačkoj pale na najmanji nivo u ovoj godini i smanjenja aktivnosti u uslužnom i proizvodnom sektoru u EU u oktobru, dodatno nastavila sa jačanjem. Na izborima je pobjedu odnio Barack Obama, što je uticalo da prethodno prisutan optimizam preraste u zabrinutost investitora u smislu da će predsjednik Obama zajedno sa Kongresom SAD-a imati poteškoće da do kraja godine dogovori sporazum o budžetu zbog razjedinjenosti u Kongresu (Demokrate imaju većinu u Senatu, a Republikanci u Predstavničkom domu, što bi moglo da dovede do zastoja u donošenju odluka), pa je dolar oslabio u odnosu na euro. Naime, ukoliko Kongres ne postigne sporazum o novom budžetu do kraja godine, postoji bojazan da će doći do tzv. "fiskalne litice" (automatsko povećanje poreza i smanjenje potrošnje od oko \$600 mlrd). Međutim, u drugom dijelu dana kurs EUR/USD je naglo pao (euro je bio najslabiji u poslednja dva mjeseca), kako je u Grčkoj završeno parlamentarno glasanje o mjerama štednje, kako bi se osigurala naredna tranša pomoći, i koje je, pored svih štrajkova, rezultiralo njihovim usvajanjem (grčki premijer, Antonis Samaras, je obezbijedio većinu od strane zakonodavaca). U četvrtak je evropska valuta nastavila sa slabljenjem u odnosu na dolar, nakon što je predsjednik ECB-e izjavio da kriza u regionu negativno utiče i na ekonomiju Njemačke (očekivali su se slabi podaci o izvozu Njemačke). Na redovnom sastanku ECB-e, Mario Draghi je rekao da se u narednom periodu očekuje i dalje slab ekonomski rast, kao i da će se odlagati dalje odluke u pogledu naredne tranše pomoći Grčkoj. Kamatna stopa ostala je nepromijenjena (0.75%). Posljednjeg dana, nakon što su objavljeni slabi podaci o industrijskoj proizvodnji Francuske i poslovnom povjerenju, koji su još više podstakli spekulacije da se ekonomski outlook Evrope pogoršava, su uticali da euro nastavi sa svojim padom (industrijska proizvodnja je pala 2.7% u oktobru u odnosu na prethodni mjesec; poslovno povjerenje je i dalje blizu 3-godišnjeg minimuma).

Početak nedelje **kurs EUR/GBP** se kretao blizu 5-nedeljnog minimuma. Investitori su iščekivali objavu pozitivnih podataka o britanskom uslužnom sektoru, a slabila su očekivanja da će Banka Engleske još više „olakšati“ monetarnu politiku. Nakon što je izvještaj pokazao da je rast uslužnog sektora usporen mnogo više od predviđanja, sterling je počeo da pokazuje znakove slabljenja. U ovom periodu je objavljeno i da je industrijski output pao za 1,7% u septembru (najveći pad od avgusta 2009. godine), što je takođe negativno uticalo na kretanje britanske

valute. Ovaj podatak je, u kombinaciji sa slabim podacima o maloprodaji i cijenama nekretnina, pojačao zabrinutost da ekonomski oporavak neće biti održiv u IV kvartalu. Ipak ovi podaci nisu poljuljali stav da Banka Engleske neće dodatno popuštati monetarnu politiku, čime je slabljenje sterlinga bilo ograničeno. Od srijede poslijepodne kurs EUR/GBP je imao silazni trend. Euro je bio pogođen sve većom zabrinutošću oko ekonomskih perspektiva euro regiona (objavljeni su slabiji od očekivanja podaci o industrijskom outputu Njemačke, a EU Komisija je smanjila predviđanja za ekonomski rast; predsjednik ECB-e je izjavio da očekuje da ekonomija euro zone ostane slaba u bliskoj budućnosti). Sa druge strane, sterling je jačao kako je na sastanku Banke Engleske rečeno da se program kupovine obveznica neće širiti, čime je završen treći krug kvantitativnog popuštanja, i istog dana je dostigao 5-nedeljni maksimum u odnosu na euro. U petak se sterling povlačio sa ovog nivoa, nakon što je britanski Ministar finansija izjavio da će se prihodi od kupovine obveznica Banke Engleske koristiti za smanjenje kratkoročnog zaduživanja, a zaseban izvještaj je pokazao da je trgovinski deficit smanjen više od predviđanja u septembru, uslijed rasta izvoza.

Kretanje kursa EUR/JPY je prethodne nedelje bilo slično kretanju kursa EUR/USD, tj. kurs je imao opadajući trend kretanja. Početkom nedelje jedinstvena evropska valuta je bila u padu u odnosu na korpu glavnih valuta, kako su se očekivali nepovoljni ekonomski podaci u pogledu ekonomije euro zone, za koje se smatralo da će pogoršati i ovako loše postojeće stanje. Neizvjesna situacija u Grčkoj u pogledu usvajanja novih pooštrenih mjera u parlamentu, kako bi se obezbijedila naredna tranša internacionalne pomoći, je dodatno vršila pritisak na euro. Pred kraj nedelje japanska valuta je dobila na vrijednosti u odnosu na većinu vodećih valuta, kako su investitori povećali tražnju za sigurnim valutama, uslijed spekulacija da će ponovno izabrani predsjednik SAD-a imati poteškoća da spriječi tzv. „fiskalnu liticu“, koja bi mogla da uvede američku ekonomiju u recesiju. Tražnja za eurom je bila ograničena i zbog bliženja sastanka ECB-e. Zvaničnici EU su izjavili da ministri finansija možda neće moći donijeti odluku u vezi narednog dijela pomoći za Grčku prije kraja novembra, kada će biti gotov kompletan izvještaj od EU, MMF i ECB koji će pokazati kolike je napore Grčka uložila u pogledu ispunjavanja uslova za primanje pomoći. U petak ujutro, zbog predviđanja da će izvještaj pokazati da se obim ekonomije Japana smanjio u III kvartalu, jen je oslabio u odnosu na korpu glavnih valuta, što bi ujedno i bio neki znak da ova ekonomija zaostaje u odnosu na SAD i Kinu (izvještaji su pokazali da su se maloprodaja i industrijska proizvodnja u Kini povećali brže od očekivanja - industrijska proizvodnja je porasla 9.6% umjesto 9.4%, a maloprodaja 14.5% umjesto 14.4%). Međutim, do kraja dana zbog objave da je industrijska proizvodnja u Francuskoj pala u oktobru, kao i zbog glasanja u Grčkoj u vezi budžeta za narednu godinu (11. novembra) euro je, ipak, oslabio.

VRIJEDNOSTI KURSNIH ODNOSA

€ \$ ¥ £ Fr.	Kurs na otvaranju tržišta u ponedjeljak, 05.11.2012. godine	Kurs na zatvaranju tržišta u petak, 09.11.2012. godine	% promjena
Kurs EUR/USD	1.2835	1.2722	-0.88
Kurs EUR/GBP	0.80089	0.79932	-0.20
Kurs EUR/JPY	103.24	101.14	-2.03
Kurs EUR/CHF	1.20713	1.20603	-0.09

PREGLED REFERENTNIH KAMATNIH STOPA VODEĆIH CENTRALNIH BANAKA

Zemlja	Naziv Centralne banke	Naziv referentne kamatne stope	Visina referentne kamatne stope	Naredno zasijedanje
Euro zona	European Central Bank	„ECB main refinancing rate“	0.75%	06.12.2012.
SAD	Federal Reserves	„Federal Funds Target Rate“	0.25%	12.12.2012.
Japan	Bank of Japan	„Overnight Call Rate“	0.1%	20.11.2012.
Velika Britanija	Bank of England	„Official Bank Rate“	0.5%	06.12.2012.
Švajcarska	Swiss National Bank	„Libor Target Rate“	0%	13.12.2012.
Kanada	Bank of Canada	„Target Overnight Rate“	1%	04.12.2012.
Australija	Reserve Bank of Australia	„Cash Rate Target“	3.25%	04.12.2012.
Novi Zeland	Reserve Bank of New Zealand	„Official Cash Rate“	2.5%	05.12.2012.

Na zasijedanju ECB-e, održanom 08. novembra, benchmark kamatna stopa nije mijenjana, a kreatori monetarne politike su se suzdržali od daljeg popuštanja monetarnih uslova uprkos neodrživom nivou nezaposlenosti širom Evrope. Predsjednik Draghi je izrazio nezadovoljstvo povodom progresa na planu rješavanja evropske dužničke krize, aludirajući na „nevjerovatne“ napore koje članovi euro zone moraju činiti kako bi redukovali državnu potrošnju.

Sastanak Banke Engleske, održan istog dana, protekao je u sličnom tonu. Referentna kamatna stopa takođe nije mijenjana, a program kupovine obveznica je ostavljen na nivou od 375 mlrd funti.

Dva dana ranije sastale su se i monetarne vlasti Australije. Kamatna stopa je zadržana na postojećem nivou, uslijed stabilizacije ekonomskog rasta Kine, koja je najveći trgovinski partner ove zemlje, i poboljšanog ekonomskog outlooka za SAD, gdje je stopa nezaposlenosti ispod nivoa od 8% posljednja dva mjeseca.

EVROPSKO TRŽIŠTE DRŽAVNIH OBVEZNICA

Prinosi na njemačke državne obveznice su prvog dana ovog izvještajnog perioda pali, kako se Grčka spremala za glasanje oko mjera štednje, koje su neophodne da bi ova nacija primila narednu rundu finansijske pomoći. Istog dana su prinosi na španske obveznice porasli, kako je objavljeno da su zahtjevi nezaposlenih za primanje socijalne pomoći u ovoj zemlji porasli na najveći nivo u posljednjih devet mjeseci, na nivo od 128.242 u oktobru. Narednog dana prinosi na njemačke obveznice su porasli, kako su se u SAD-u održavali predsjednički izbori. Istovremeno su prinosi na italijanske obveznice pali, kako je objavljeno da su uslužne djelatnosti u Italiji pale po manjoj stopi u oktobru (46.0) u odnosu na septembar (44.5). Prinosi na španske obveznice su, takođe, pali kako je Madrid najavio novu aukciju 5-godišnjih i 20-godišnjih obveznica. Sredinom sedmice su prinosi na 10-godišnje obveznice pali na najmanji nivo u posljednjih devet mjeseci, kako je predsjednik ECB-a izjavio da dužnička kriza pogađa ekonomiju Njemačke. Prinosi na njemačke obveznice su slabili i kako je objavljeno da je industrijska proizvodnja u ovoj zemlji pala više nego što su to pokazivala predviđanja i kako je Evropska komisija smanjila prognozirani nivo ekonomskog rasta za Njemačku za 2013. godinu. Pad prinosa na njemačke obveznice je nastavljen i u četvrtak. Posljednjeg dana prinosi na njemačke obveznice su dodatno oslabili zbog zabrinutosti oko ekonomskog rasta euro zone i

Izveštaj sa međunarodnog finansijskog tržišta od 05. novembra do 09. novembra 2012.

neizvjesnoti da li će Grčka izbjeći bankrot, pa je porasla tražnja za sigurnijim sredstvima. Prinosi na njemačke 10-godišnje obveznice su na kraju ovog perioda iznosili 1,34%.

Kretanje prinosa na 10-godišnje benčmark njemačke državne obveznice




Kretanje cijena na 10-godišnje američke državne obveznice



AMERIČKO TRŽIŠTE DRŽAVNIH OBVEZNICA

Na početku ovog izvještajnog perioda prinosi na američke obveznice su pali zbog neizvjesne situacije koja vlada u Grčkoj. U utorak su prinosi na američke obveznice porasli kako je na aukciji \$32 mlrd 3-godišnjih obveznica ostvarena manja tražnja od prosječne, i kako su investitori iščekivali rezultate izbora u SAD-u. Sredinom sedmice je pobjeda Barack-a Obame na predsjedničkim izborima uticala da prinosi na 10-godišnje obveznice oslabe na najmanji nivo u posljednjih pet mjeseci. Prinosi su pali, jer pobjeda Barack-a Obame, povećava očekivanja da će Fed da nastavi sa programom kupovine obveznica, koji ima za cilj da utiče na ekonomski rast. Pažnja investitora se, nakon rezultata američkih izbora, pomjera ka budžetu SAD-a. Naime, investitori su zabrinuti da će predsjednik Obama, zajedno sa Kongresom imati teškoće da do kraja godine postigne sporazum o budžetu zbog razjedinjenosti u Kongresu (Demokrate imaju većinu u Senatu, a Republikanci u Predstavničkom domu), što može dovesti do zastoja u donošenju odluka. Ukoliko se ne postigne sporazum o novom budžetu do kraja godine, postoji mogućnost da dođe do takozvane „fiskalne litice“ (automatsko povećanje poreza i smanjenje potrošnje od oko \$600 mlrd). U četvrtak su prinosi na američke obveznice dodatno oslabili kako je održana uspješna aukcija 30-godišnjih obveznica. SAD je tog dana prodao \$16 mlrd 30-godišnjih obveznica po stopi od 2,82%. Tokom petka, u prvom dijelu dana je došlo do rasta tražnje za sigurnim sredstvima uslijed rasta zabrinutosti oko stanja u Evropi i zabrinutosti oko fiskalne krize u SAD-u. Ipak, u drugom dijelu dan objavljivanje podataka o rastu povjerenja američkih potrošača na najveći nivo u posljednjih pet godina je uticao da prinosi na obveznice porastu. Prinos na 10-godišnje obveznice je na kraju ovog perioda iznosio 1.61%.

Razlika u prinosu između njemačkih i američkih državnih obveznica



ZLATO

Cijena zlata se tokom ove izvještajne nedelje kretala naviše u susret američkim predsjedničkim izborima čiji rezultat bi mogao da determiniše pravac buduće monetarne politike SAD-a. Cijena zlata je nastavila rast tokom sredine nedelje i uslijed pada dolara kako je Barack Obama ponovo izabran za predsjednika SAD-a. To je bio signal tržištu da će monetarna politika ostati popustljiva što je uticalo na tražnju za zlatom kao zaštitom od inflacije.



Datum	02.11.'12.	09.11.'12.	% promjena
Cijena USD/OZ	1678.10	1731.18	3.16

Cijena ovog plemenitog metala je u četvrtak blago oscilirala kako su se očekivale monetarne odluke ECB-a i Banke Engleske sa njihovih redovnih sastanaka. Nakon američkih izbora pažnja se usmjerila na moguće povećanje poreza početkom naredne godine u SAD-a (poznato kao "fiskalna litica"), dok je Fed zadržao dosadašnji plan kupovine obveznica sve dok se ne popravi situacija na tržištu rada. Posljednjeg dana ove nedelje cijena ovog commodity-ja dostigla je 3-nedjeljni maksimum kako se očekuje da će u SAD-a doći do novih monetarnih stimulansa.

NAFTA

Na samom početku nedelje cijena sirove nafte se kolebala uslijed isčekivanja izbora u SAD-a i zabrinutosti oko situacije sa Grčkom koja se bori da ostane u eurozoni. U utorak je došlo do rasta cijene ovog energenta kako su zalihe goriva u SAD-a pale nakon prolaska uragana Sandy i zatvaranja rafinerija. Ipak, sredinom nedelje cijena nafte je oštro pala zbog neizvejsnosti oko glasanja o mjerama štednje u grčkom parlamentu. Razlog opadajućem trendu cijene nafte jeste i ishod predsjedničkih izbora u SAD-a kako se javila zabrinutost u vezi takozvanog scenarija "fiskalna litica" i kako ekonomisti ne očekuju rast cijene nafte ukoliko se ekonomija SAD-a uskoro ne oporavi. U četvrtak se cijena kolebala kako se nastavila nesigurnost investitora na tržištu. Objavljeni su podaci da je manje Amerikanaca, nego što je očekivano, podnijelo zahtjeve za primanje socijalne pomoći, tako da su zahtjevi pali za 8.000 na 355.000 tokom prošle nedelje. Cijena je u petak u prvom dijelu dana zadržala opadajući trend uslijed spekulacija da će slabe ekonomije SAD-a i Evrope ograničiti tražnju za ovim energentom. Ipak, na zatvaranju tržišta cijena je porasla kako je objavljeno da je povjerenje potrošača u SAD-a poraslo, što je ublažilo brigu oko fisklane krize.



Cijena nafte na zatvaranju u dolarima za barel

Pon 107.55
Uto 110.71
Sri 106.76 min
Čet 106.91 max
Pet 109.37

Datum	02.11.'12.	09.11.'12.	% promjena
Cijena USD/barrel	105.82	109.37	3.35

Kalendar ekonomskih indikatora za ovaj izvještajni period				
Datum	Podatak	Očekivana vrijednost	Aktuelna vrijednost	Prethodna vrijednost
Ponedjeljak, 05. novembar	Indeks uslužnog sektora (PMI Services) Ovaj indeks mjeri ukupnu aktivnost uslužnog sektora Velike Britanije. Obuhvata status prodaje, zaposlenosti, kao i njihov outlook. Veća vrijednost indeksa ukazuje na povećani obim kupovina i pozitivan ekonomski outlook.	52.0	50.6	52.2
UK, oktobar				
Utorak, 06. novembar	Indeks proizvodnih cijena (Euro-Zone PPI) Mjeri promjene u prodajnim cijenama dobara i usluga koje koriste proizvođači euro zone. Proizvođači veće troškove prenose na potrošače kroz maloprodajne cijene, pa je PPI značajan kao rani indikator inflacije. Visok PPI, uz visoke vrijednosti drugih mjerila inflacije, će natjerati ECB da teži povećanju kamatne stope, dok opadajući PPI može ukazivati na ekonomsko usporavanje.	0.2 (2.6)	0.2 (2.7)	0.9 (2.7)
EU, septembar, %MoM (%YoY)				
Srijeda, 07. novembar	Maloprodaja euro-zone (Euro-Zone Retail Sales) Mjeri promjene u obimu prodaje maloprodajnog sektora. Obzirom da potrošnja ima značajan udio u bruto društvenom proizvodu, ovaj pokazatelj može biti značajan indikator domaće tražnje (visoka ili rastuća maloprodaja može podstaći potrošnju, što dovodi do ekonomskog rasta).	-0.1 (-0.8)	-0.2 (-0.8)	0.1 (1.3)
EU, septembar, %MoM (%YoY)				
Četvrtak, 08. novembar	Trgovinski bilans Razlika između izvoza i uvoza proizvoda i usluga SAD-a. Trgovinski bilans predstavlja najveću komponentu Bilansa plaćanja, i pokazuje konkurentnost proizvoda SAD-a u inostranstvu.	-\$45.0B	-\$41.5B	-\$44.2B
US, septembar, B=mlrd				
Petak, 09. novembar	Indeks uvoznih cijena (Import Price Index) Prati promjene u cijenama uvezenih dobara. Ovaj indikator je značajan u odnosu na trgovinski bilans, kao razliku između ukupne vrijednosti izvoza i ukupne vrijednosti uvoza. Pozitivan trgovinski bilans utiče na rast dolara, reflektujući tražnju za ovom valutom. Zato se indeks uvoznih cijena često koristi da bi se imao uvid u trgovinski bilans. Ovaj indikator je značajan i da bi se utvrdilo da li je rast uvoza posljedica povećane tražnje za inostranim dobrima ili rasta njihovih cijena.	0.0 (-0.5)	0.5 (0.4)	1.1 (-0.6)
US, oktobar, %MoM (%YoY)				

Izvori podataka:
Reuters
Bloomberg